

t6_lopclset
(TMSjAovai78n5QYSJs4hn1Q9bVnWX9A35jG)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_lopclset : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \neg(X0 \in X1) \wedge (v1_xboole_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (X0 = k1_xboole_0) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ X0))) \Rightarrow (((v3_pre_topc X1 X0) \wedge (v4_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (X1 \in k1_lopclset \\ X0))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\neg(X1 \neq k1_struct_0 X0) \wedge (\forall X2. (m1_subset_1 \\ X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg X2 \in X1)))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2. (m2_subset_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\exists X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\wedge(v1_xboole_0 X1) \quad (7)$$

Assume the following.

$$v1_xboole_0 k1_xboole_0 \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc X0)))\Rightarrow(\neg v1_xboole_0 (k1_lopclset X0)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge(l1_pre_topc X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (k1_lopclset X0) (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow((v1_xboole_0 X1)\Rightarrow(v4_pre_topc X1 X0))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))\Rightarrow((v1_xboole_0 X1)\Rightarrow(v3_pre_topc X1 X0))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \quad (13)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v2_pre_topc X0)\wedge(l1_pre_topc X0)))\Rightarrow(m2_subset_1 (k1_struct_0 X0) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)) (k1_lopclset X0))$$